





## Grad de perilh 2 - Moderat



Tendéncia: augment deth perilh de lauegi  
en Dijaus 28 04 2022



Nhèu umida



Esguitlament  
de nhèu



Damb er escauhament e era ploja era situacion de lauegi qu'ei desfavorable locaument. Atencion as purgues e lauegi de nhèu umida.

En cors dera jornada, son possibles cada viatge mès nombrosi purgues e lauegi de nhèu umida de mida petita e mejana. Es endrets perilhos se tròben en totes es orientacions e tanben en generau en còtes mejanas e nautes. Un practicant d'espòrts de nhèu pòt progressivament desencadenar lauegi. Es lauegi pòden, en part, implicar era nhèu vielha e arténher mides mejanas.

Es plaques de vent dera dimenjada se pòden desencadenar, de manèra isolada, ath pas d'un unic montanhaire sustot en pales ombrères extrèmes e en altitud. Es lauegi aciu son de manèra fòrça isolada de mida mejana.

Ath delà i a un perilh latent de lauegi d'esguitlament basau. Era actuau situacion de lauegi requerís ua eleccio atentiuua der itinerari. Es excursions de montanha an de començar e acabar d'ora.

### Celh de nhèu

Era nhèu recenta dera dimenjada s'a fixat fòrtament en totes es orientacions. Eth heiredament nocturn serà redusit. Enquia dijaus queirà un shinhau de ploja. Era superfícia deth mantèth de nhèu se regelarà molt pòc e s'atrendirà rapidament. Enes pales ombrères en còtes mejanas e nautes encara i a fòrça nhèu.

Actuaument, eth servici de prediccio de lauegi a informacion limitada des zònes de nauta montanha. Atau donc, cau avalorar atentiuament eth perilh de lauegi locau.

### Tendéncia

Dijaus: Enquia que non baishen es temperatures, escàs afebliment deth perilh de lauegi de nhèu umida.